



СЭВИЭТТЭР  
ТҮҮКТЭРЭ

## АРЫГЫЛААНЫН: ҮСТАРААБЫНАН ЭРЭ ҮРЭАППАККЫН

Арыгылааны саха норуутун изээнингөр кубултуда дээши дынснийндах тэллир эзбэхтийн иштээр буолан эрэллэр. Бу хэхтийн үтүүрүүр түктэрийн дыалынстан хайдах бымбанихахаа себүй, бэйзийн оройнодут усулубийнгар тугу онгорохха? Бу туунан бэйзин санаатын Хийхсүйт сельской Савицкин председателя Р. Р. ИВАНОВ этэр:

— Арыгылааны дыон бымбанихахаа сеп. Ити-олодор-дэвшилэр, үзэтийн охцуута олус улахан баары туту юстицийн арыгылаанын кытта си-бээстээх буруу бокоруу нахиизкэх тахса турар уоруу, охсууу, салааны, од а Ордук салын ызархан эта, Сорохтор, бэйзээр төн да ба барынтарын иши, арыгылааны акваставар күнжилэх санааны, тирээн булумжиттар. Атын өртүнэн ыллахахаа, арыгылааны кистээн, бобон бигитар ишчийн иши ахсын си-рэйхарх ынниан тугу да синтеплонийн. Тунаанах бээстээ өндөн-санаан турар, ис дуундышын ынчи-нацаана эро ити издрээнэн

## • КУЛЬТУРА СОНУНИНАР

## «АРЧЫ» КОМПЛЕКСКА СЕМИНАР

Одо спортивный ос-  
куолатын торут культу-  
раны уорэтэр «Арчы»  
комплекситар Ньюруба,  
Таатта, Хантас, Монго-  
Хантас, оройонишарын  
уона Дынкүсийн кую-  
рат торут культурынны  
уорэтээчилэр түмэн  
семинар ынтийлар. Би-  
нини оройнуммут детсад-  
тарын иштээчилэр, учууталлара, ус тарбах-  
тахтары. Одулуунтган  
Новотвар, Болтоңтогон  
Иштээчилэр дын эрг-  
гээтээр эмээ ынтынны-  
лар.

Семинар ынтийлаах-  
тарын көрсүү сахалин-  
сыри-тумуу тутуунан  
оюнбуулун, ыалдьгыттары-  
быт ыччакка төртүү куль-  
тураны ишгирээ, уолу  
уона ынтын туслаах-  
тын иштийн ынан түп-  
сайдын эгэлдүүлэл си-  
ро сийнит комплексы се-  
мийнхийн көрдүүлэр.

Хомус аан дойдтуацын  
иниин музейн үзүүн-  
тээ А. С. Детярева, «То-  
рут культура» айар за-  
бораторийн сэбийдиссийн  
Г. Г. Федорова, «Сиэр-  
тум» отдельн үзүүн-  
тээ В. Ф. Яковлев. «Хомус  
отделын сургуулур спе-  
циалистээр З. Г. Сысолятин-  
на лекцийлары аахты-  
лар, видео-уроктары  
бийрдилэр. Одо спортив-  
ный оскуолатын замын-  
Т. С. Евграфова. Кала-  
чентар дын энгээн үз-

Галина МАКАРОВА,  
КИЭК клубийн ула-  
зэ методична.

## Үзүүн, ырыйн дүүрэлзээн

(Айны Дыураастан). А.  
Захаров (Үзүү Чүнчур-  
даан) ордук табылсан  
оиньсүтүлүр.

Бу иннид оройн  
оскуолааширийн иши-  
нээзи саастах обдолоруу  
учредчилдерийн иши-  
ардигар П. А. Ойнуун-  
тай 100 саянын туулуу-  
тун юрсо фестиваль ын-  
тыллыбыта. Оноо Төлөй  
Даргин детсада ын-  
тыллыбыта.

Бынайдаа, бу күннээгээ  
төлбийд үзүүн ырыйн  
тобууга ынтияа габыгас-  
тахтын дүүрэлнээлэр.

Параскевы СИВЦЕВА.

Сыллардааф альян. Спор-  
тсийн республикаа бил-  
лэр спортсмен Николай Фе-  
дорович Митин салбар,  
кориг айны алшигтээх  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-  
бийттэрийн Николай Кон-  
стантинович Осинов балы-  
нын көнчилүүлүүр. Улсынгээ  
бааллахтар. Син альян  
сирдэргэ курдук, түүлбэ-  
лэр иши ардыларын бары  
коллективын боруобай  
дьон анаммыттара. Хас да  
курахтанийн тарийдилэр.  
Мантан саас күүхүрдаа-  
нынга хайындарынан суу-  
рутга курахтанийн бу-  
луухтара. Нетеринаар сэ-<br

Банаартан бывыныр сулуусна тэриллибите 75 сила түолла

# У О Т М О Б О Й У УТАРЫ ОХСУНДАЧЧЫЛАР

Бү күннэргэ Россияца банаартай харыстабыл төрттээмийнээ 75 смыг бэлжинээр.

Бу сыйлар усталарынан бағаары утары охуяну биліккесте сайнана, ует таң балыңым эттердегі анық техникадан уонна үздіннелердің састаабын ерткени бекереңдейтуз.

Баннайшай идээ, ини тодорх үзээ бэхжүү нвалификацияны 5—6 изтөгрөлийндаа зарахан эзлэхийг хэрэгжүүлжээ. Ол да ийн, научийн катсан

көрүллэр бигергээллериизи, балдаарынайдар 15 балдымашинарыгар психической дезадаптации ускууро. 70 бирдыманнарытар иеринэй-эмоциональной реацийлара изңиллээр, 30 бирдыманнардын түмүр шарынларыгар обустараглара бийбаарыллыбыта. Осоо манж даатан этэр буулхаха, инилилор ортолоругар елүү сийлдүүтүүчүүлүктөөн иштээ.

Калинги статистика көрдөрөүнүн, банаарынайdar 50,4 бирбымашыра банаары умуруорда сыйлыдан уонка билдирилдилер, 23,5 бирбымашыра банаары умуруордан тонкон ишени арасын бийдилдингэ түбээн елөллөр, оттон 3,4 бирбымашыра уор-көрдөрчилдер дырыгы шытын биргизмийтгэр банаартап туттулууга суюл олделлор динэй болизтэээр. Банаарынайдар ыарылырын уосрай анализтайын түзүүгүнэ, саямай угүстүк респираторий, куртак-оноюс, уукох-былчын ыарылырынгэр ыллараллар. Балартан да чуолкундык көстерүүнен банаарынын төнө-хачча макахан үлээдэ, сулууснаа сыйльдарын обидүөхүү сөп.

Эмис колигти сыйни-  
раларынан холбурдуур  
буодлаахха, Российской  
Федерации урадуун байз-

Новосибирской уобалас «Медведский» племеновхончугар сибирской бараан байы боруодатынаацы саңга тибин уұнаты биләр барыны биэрәр. Хас сүүстүү иштәттән 120-лии овошу ылаллар, ол уобалас ханаайтыбаларын барадаинарын уоруи ханаттар Сибирь бу дыз төмөнтуү иштәтчилер киниләр.

ларин олохторун харыс таабанка турал банаары найдад сылгатта умайар уот ортотуттан 15 тышынча кийиниң быйнаан таңараддар, ал үрдүзин банаар 8-10 тышынча да-тиниң кийи слокун ильдэ барар. Банаарнындар сылга сүүнүн молупүүн солтуобайдынха норуут баалың-дуулут кутаас уот инесзизиз мизгэйттөн балышиллар, харыстырылдар.

Баңаэр таҳсар биринчиңиззәрә, этарты дылды, азаң сиңиллибет үтүс. Ол тынаш берген баңылар укса сароға суюхтан, дылдаңай быныштын, эпизитинде суюхтан сараланар дистерхә алғас болупо суюра.

Биллэрни курдук, хас бөйүүлек, учсаастак ахсын анаалнаах уоттан бынныр эзэрээт сух. Манышха уоттан сорхаттах буолуу, баяар тахсыйтын утары көрдбөүләри тутуүү булгуччулаах.

Баңнан оройумнугаң  
Чуралты салынғанынгәр  
үт банаарыттан быы-  
ныңыр чыс пан бастаан  
1966 сыялаахаа тәжилди-

1966-нынхан Торийнлийн  
батэ, Начульнингийнан Ни-

Урах-Күөрээ Д. А. Дацаан умай турар дэвсээ хоту ортолтнуун хийрэн, оттон 1983 с «Сельхозтехника» холбоогүйн 12 квартирилаах уонсай дынтигэр байхар барыгынгар В. В. Протодьяконов овзору уоттан баянзабыттара. Кийинээр РСФСР Верховный Советын Президиумын Ыйцаанын «Залсаарах хорсунук ишний» медальынан нацараадалам мэдээлээ.

Банаарның отарынан ал-  
дъархайга түбөспит дың  
малларын-салларын, бай-  
дарын-дуолларын, — тәріл-  
тәлар материалдың сый-  
настарын күл-көмөр буо-  
лууттуттан бызынаңыз чак-  
чыларын алғаңды адалыах-  
ха сөп. Ол курдук, изнин-  
ки ишни сылға ишни сата-  
былынан ишни балтына-  
обо куунунаты, ветстаны-  
иши, маңы таптастырыр  
комбинат түрт жартыра-  
лаах дынапэрэ, райпо оғу-  
руот айын харайар ыс-  
ылзата. Хатылы орто ос-  
куолата — 1956 кв. м изн-  
нәзх дың, о. д. а. барыта  
10 молуүүен солкуубай-  
даах блай-дуол уот аба-  
ылттан бызынан.

Оройон жөнелизмийн эзүүдээс ишэр, санга улахан тутуулар үзэж шинрэллэр. Ихитэр система сыйбай убаас оттуника көнөр. Урукку сохижтарбыг бы-

тарынан араас көрүнгىзэх ханаиыстыбаларга арасыстылар. Баанынай ханаиыстыбалара чысаттарчесуу тураллар. Урумкунин унаашибаларга курдук аны сүйнү улахан хотоннордо эмис суюх буолан арзеллэр. Хас дынэ, ыал зайны техника газалтара

ханаийтийбаний тутузлар уксэтийлэр. Олорго бензинээх буочукалары ханааналлара баазар түрүтүтар улахан күтталь уксэтийн нийм барытада

Египет столицата Каир. Имбаба оройонун верблюдтары атмалысырынага — Енисейн Востоккана маанилүк зеризи салмал.

#### **ОБЪЕКТИВ НАПСИМ**

улахан шине. Маниа Египет бары унуктарыттан эрэ булбакт, Ливия, Саудовской Аравии, Персидский хомо государьдарлык курдук араасатын дойдулартан атышыннан мустадлар.

тэр көрнүг.  
Етикеңес Судантан эзлөр верблюдтар 80 брынзыннарыгар тиңиз экко адаан атышаландар. Ол ынах сүнүү эттүү лашын чайчеки.

Собуруунгы Африка  
ской Республика Класер

дар. Уиг алларааны  
имокка көстөр здер  
ен азылых, уу көрдөн  
ти массынынатын тим-  
дар.

(РУТА—ССТА)

заповедник Уол Кукен



